



CRNA GORA
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj: 5 - 0240234 / 016

U Podgorici, dana 05.05.2020.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT "OVERSEAS ASSETS MANAGMENT" - PODGORICA, broj 295843 podnijetoj dana 04.05.2020. u 10:57:27, preko

Ime i prezime: DUBRAVKA RADOJEVIĆ



donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT "OVERSEAS ASSETS MANAGMENT" - PODGORICA - registarski broj **5 - 0240234**, PIB **02424614**, i to:

Statut:

Briše se: Statut od 16.04.2016.

Registruje se - upisuje se: Statut od 28.04.2020.

Naziv osnivača TANGRIL EQUITES LTD

Briše se:

Registruje se - upisuje se:



Obrazloženje

Podnosilac je dana 04.05.2020 u 10:57:27 podnio prijavu za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću OVERSEAS ASSETS MANAGMENT. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja. Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 87 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list br.17/07 ... 40/11).

12.05.2020.




Sam. savjetnik II

Sanja Bojanić

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema Rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8, 00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161017-60-Administrativna taksa.



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
U Podgorici, dana 5.5.2020

OGLAS ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU CRNE GORE

Dana 05.05.2020, pod registarskim brojem 5-0240234/016 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT "OVERSEAS ASSETS MANAGMENT" - PODGORICA. Odlukom i Statutom od 28.04.2020. godine vrši se promjena naziva osnivača i sada je "ADVANTE MANAGEMENT CORP". Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.



Dušanica Vujisić
Zamjenica direktora
Dušanka Vujisić



CRNA GORA

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 295843

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je DUBRAVKA RADOJEVIĆ dostavio-la dokument za Promjena društva sa ograničenom odgovornošću – DOO - OVERSEAS ASSETS MANAGMENT - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU iz PODGORICA, registarski broj:50240234 sa sljedećim prilogima:

Obaveštenje.

Rešenje Agencije za privredne registre za osnivača

Dokaz o uplaćenju naknadi za objavljivanje podataka u "Službenom listu Crne Gore"

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Punomoćje

Obrazac

Statut društva

Zahtijeva izmjenu:

Naziva Osnivača

Datum prijema dokumentacije: 4.5.2020. god.
Podnešeno preko pošte: 30.4.2020. god.


Podnosilac prijave

Dokument primio/la

Milan Zvicer, Samostalni referent

M.P.

Uputstvo za praćenje prijave: Prijava se može pratiti putem sajta www.crps.me odabirom stavke menija PRETRAGA REGISTRA, zatim PRETRAGA PREDMETA. U ponuđena polja unijeti broj predmeta i datum prijema dokumentacije i kliknuti dugme TRAŽI. Ukoliko je prikazan status **OBRAĐEN** rješenje se može preuzeti. Broj kontakt telefona CRPS-a: +38220230858.



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0240234 / 015

PIB: 02424614

Datum registracije: 25.02.2005.

Datum promjene podataka: 28.06.2016.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT "OVERSEAS ASSETS MANAGMENT" - PODGORICA

Broj važeće registracije: /015

Skraćeni naziv:

OVERSEAS ASSETS MANAGMENT

Telefon:

eMail:

Web adresa:

Datum zaključivanja ugovora: 18.02.2005.

Datum donošenja Statuta: 18.02.2005.

Datum promjene Statuta: 16.04.2016.

Adresa glavnog mjesta poslovanja:

Adresa za prijem službene pošte: BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG NCO
ZGRADA, BR.130, 7. SPRAT PODGORICA

Adresa sjedišta: BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG NCO
ZGRADA, BR.130, 7. SPRAT PODGORICA

Pretežna djelatnost: 5510 Hoteli i sličan smještaj

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA

Oblik svojine: Privatna

Porijeklo kapitala: Domaći

Upisani kapital: 3.024.556,00Euro (Novčani 1,00Euro, nenovčani 3.024.555,00Euro)

OSNIVAČI:

TANGRIL EQUITES LTD 1003916

Uloga: Osnivač

Udio: 100%

Adresa: BRITISH VIRGIN ISLANDS ISLAND

Advance Management Corp.

LICA U DRUŠTVU:

SANJA MEDAN [REDACTED]

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

SANJA MEDAN [REDACTED]

Uloga: Ovlašćen zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()


Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

Izdato: 04.05.2020 godine u 10:54h

MP

Pomoćnica direktora

Dušanka Vujisić




CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
U Podgorici, dana 5.5.2020

OGLAS **ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU CRNE GORE**

Dana 05.05.2020, pod registarskim brojem 5-0240234/016 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT "OVERSEAS ASSETS MANAGMENT" - PODGORICA. Odlukom i Statutom od 28.04.2020. godine vrši se promjena naziva osnivači i sada je "ADVANTE MANAGEMENT CORP". Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

M.P.

Pomoćnica direktora
Dušanka Vujisić



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
U Podgorici, dana 5.5.2020

OGLAS **ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU CRNE GORE**

Dana 05.05.2020, pod registarskim brojem 5-0240234/016 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT "OVERSEAS ASSETS MANAGMENT" - PODGORICA. Odlukom i Statutom od 28.04.2020. godine vrši se promjena naziva osnivači i sada je "ADVANTE MANAGEMENT CORP". Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

M.P.

Pomoćnica direktora
Dušanka Vujisić

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

☐ Zastupnika☒ Punomoćnika

JM

Drž

Ime i prezime:

Dubravka Radojević

Opš

Telefon:

e-mail:

za sudanu izdaka nea unijeti broj pasosa i državljanstva

☐ Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:

02424614

Registarski broj:

50240234

Puni naziv:

DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE,
EXPORT - IMPORT "OVERSEAS ASSETS MANAGMENT" - PODGORICA☒ 1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

☐ OD☐ KD☐ AD☐ DOO☐ NVO☐ Ustanova☐ Zadruga☐ Ostali

1.2. Puni naziv:

*ukoliko je promjen puni naziv izvršice se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

28.04.2020.

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci
o osnivanju:

Datum zaključenja/donošenja:

☐ 2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština

2.2. Mjesto:

2.3. Ulica:

2.4. Broj:

☐ 3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država

3.2. Opština

3.3. Mjesto:

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

☐ 4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine

☐

*ukoliko je označena promjena opštine izvršice se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština


4.3. Mjesto:

4.4. Ulica:

4.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka

Potpis podnosioca:



M.P.

☐ 5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

5.1. Datum rješenja:

5.2. Broj rješenja:

*popunjava se samo ukoliko registraciji u CRPS prethodi registracija kod drugog državnog organa

☐ 6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST☐ ☐ . ☐ ☐☐ 7. NOVI OBLIK SVOJINE☐ bez oznake svojine ☐ privatna ☐ zadružna ☐ dva ili više oblika svojine ☐ državna☐ 8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon:

+ 382 /

8.2. Fax:

+ 382 /


8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet strane:

www.

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

☐

bez oznake projekla kapitala

☐

domaći

☐

strani

☐

mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

☐

Povećanje

☐

Smanjenje

Osnovni kapital:

Prije promjene

Iznos promjene

Nakon promjene

Ukupno (novčani+nenovčani):

€

€

€

☐

novčani – iznos:

€

€

€

☐

nenovčani – iznos:

€

€

€

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

☐

Prestanak

☐

Registruje se

☐

Mijenja se udio

NAZIV

10.1. Status:

☐

Osnivač

☐

Član DOO

☐

Ortak

☐

Komanditor

☐

Komplementar

☐

Zadrukar

☐

Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime:

10.4. Sjedište / Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:


Broj:

10.5. Udio

%

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- ☐ Odbor direktora
☐ Upravni odbor
☐ Skupština
☐ Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA**VRSTA PROMJENE**

- ☐ Prestanak ☐ Imenuje se ☐ Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

- ☐ Direktor ☐ Predsjednik organa upravljanja ☐ Član odbora direktora ☐ Član organa upravljanja ☐ Član upravnog odbora
☐ Sekretar društva ☐ Ovlašćeni zastupnik ☐ Revizor ☐ Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:**12.4. Adresa:**

Država

Opština

Ulica:

Mjesto:

Broj:

12.5. Ovlašćenja u prometu

- ☐ neograničena ☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- ☐ Pojedinačno ☐ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- ☐ Članovima organa upravljanja
☐ Sekretarom društva
☐ Direktorom društva
☐

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

13. OSTALE REGISTRACIJE

Osim postojeće registracije u CRPS-u izvršiti i registracije u:

13.1. Carinski registar

☐

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

REF: **ADVANTE MANAGEMENT CORP.**
Certified True Copy Certificate of Change of Name

PREMIS IZ... NE
ISPRAVE

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: British Virgin Islands

This public document

2. has been signed by: **Brenda Smith**

3. acting in the capacity of: Officer of the Financial Services Commission

4. bears the seal/stamp of: **Registrar of Corporate Affairs**

CERTIFIED


5. at: Road Town

6. the: **27th** day of February, 2020

7. by: **Deputy Governor**

8. No.....**6500808**

9. Seal/Stamp



10. Signature.....
Deputy Governor

**TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS
BVI BUSINESS COMPANIES ACT, 2004**

**CERTIFICATE OF CHANGE OF NAME
(Section 21)**



F54103F4B2

The REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS of the British Virgin Islands HEREBY CERTIFIES that, pursuant to the BVI Business Companies Act, 2004, all the requirements of the Act in respect of a change of name having been complied with

TANGRIEQUITIES LTD.

BVI COMPANY NUMBER 1003916

which was incorporated in the British Virgin Islands under the BVI Business Companies Act, 2004, on the 5th day of January, 2006 has changed its name to

ADVANTE MANAGEMENT CORP.

this 25th day of September, 2019.



CERTIFIED A TRUE COPY BY THE REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS

SGD

for **REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS**
25th day of September, 2019

for **REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS**
17th day of February, 2020



Za: ADVANTE MANAGEMENT CORP.


Ovjerena vjerna kopija originala Potvrde o promjeni naziva

Apostil

(Haška konvencija od 5. oktobra 1961. godine)

1. *Zemlja: Britanska Djevičanska Ostrva*
Ovu javnu ispravu
2. *potpisala je Brenda Smith*
3. *u svojstvu: Službenika Komisije za finansijske usluge*
4. *nosi pečat: Registratora korporativnih poslova*
Ovjereno:
5. *u Road Town*
6. *dana: 27. februara 2020. godine*
7. *od strane Zamjenika guvernera*
8. *Br. G500808*
9. *Štambilj/pečat: Zamjenik guvernera, Vlada Britanskih Djevičanskih Ostrva*
10. *Potpis: Za Zamjenika guvernera: potpis nečitak*

Handwritten signature



Zg: F54103F4B2

TERITORIJA BRITANSKIH DJEVIČANSKIH OSTRVA
ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA BRITANSKIH DJEVIČANSKIH OSTRVA IZ
2004.

POTVRDA O PROMJENI NAZIVA
(ČLAN 21)

Registrator korporativnih poslova Britanskih Djevičanskih Ostrva **ovim potvrđuje** da, nakon što je ispunila sve zahtjeve u skladu sa Zakonom o privrednim društvima Britanskih Djevičanskih Ostrva iz 2004 godine o promjeni naziva, kompanija

TANGRIL EQUITIES LTD.
Broj BVI kompanije: **1003916**

koja je osnovana dana 5. januara 2006. godine na Britanskim Djevičanskim Ostrvima u skladu sa Zakonom o privrednim društvima Britanskih Djevičanskih Ostrva iz 2004 godine, mijenja svoj naziv u:

ADVANTE MANAGEMENT CORP.

dana 25. septembra 2019. godine.

Za Registratora korporativnih poslova, potpis nečitak
25. septembar 2019.

Za Registratora korporativnih poslova
17. februar 2020.

Pečat: Registrator korporativnih poslova – Komisija za finansijske usluge Britanskih Djevičanskih Ostrva
Registrator korporativnih poslova ovjerava vjernu kopiju originala



TUMAC Jelena Đurašković	
za engleski jezik, postavljena u Crnoj Gori, rješenjem ministra pravde broj: 03-745-1576/17-1 od 04. maja 2017. godine, na vrijeme od pet godina, potvrđuje da je ovaj prevod vjeran originalu.	
Troškovi prevoda iznose: <u>10</u>	Potpis: <i>Jelena Đurašković</i>
<u>10</u> eura, dana <u>23.04.2020.</u>	Potpis: <i>Jelena Đurašković</i>
Pečat:	Potpis: <i>Jelena Đurašković</i>
INTERPRETER/TRANSLATOR I, Jelena Đurašković,	
an English language interpreter/translator, appointed in Montenegro by the Decision of the Minister of Justice number 03-745-1576/17-1 dated 4 May 2017 for a five-year period, hereby certify that the foregoing text is a true and faithful translation of the original document.	
Translation costs amount to € <u>30</u>	Potpis: <i>Jelena Đurašković</i>
In <u>1003916</u> on <u>23 April 2020</u>	Potpis: <i>Jelena Đurašković</i>
Seal	Signature

POTVRDA O OVJERI PREPISA

NOTAR Vukčević Slavka, sa službenim sjedištem u Budvi, Trg Sunca br.4, na zahtjev: KARPOVA VALENTINA, [REDACTED]

javne isprave: POTVRDA O KRAJNOM NALAZU na engleskom jeziku sa prevodom na crnogorski jezik, koje je fotokopirano po odobrenju stranke i nalazi se u arhivi ovog notara, potvrđuje da je prepis javne ili druge isprave, podudaran sa njenim izvornikom koji je sačinjen mehaničkim sredstvom (računar), koja ima 4 (četiri) strane i nalazi se kod podnosioca isprave.

Javna ili druga isprava je / / / / / / /
(pocjepana, oštećena ili sumnjiva po svom spoljašnjem izgledu)

Podaci u javnoj ili drugoj ispavi ili ovjerenom prepisu su / / / / /
(ispravljeni, preinačeni, brisani, precrtani, umetnutu ili dodati)

Ovjerom notar ne potvrđuje istinitost sadržaja javne i druge isprave na kojoj se vrši ovjera potpisa ili rukopisa, odnosno čiji se prepis ovjerava.

Prepis je ovjeren u 4 (četiri) primjerka.

Naknada za rad Notara za ovjeru po tarifnom broju 9 Tarife o naknadama za rad i naknadama troškova notara (službeni list CG br.6/2012) u iznosu od 4,35 € naplaćena je.


Naknada za rad notara je obračunata u iznosu od 2,50 €.

po tarifnom broju 9 Tarife, troškovi kopiranja u iznosu od 0,10€, a naknada troškova po tarifnom broju 22 u iznosu od 1,00€.

U cijenu je uračunat PDV u iznosu od 0,75 €.

Broj: OV br. 2137/2020

Dana 27.04.2020.godine



OVJERU IZVRŠIO:



CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

PORESKA UPRAVA

CRNA GORA

Predmet: Obavještenje o promjeni naziva osnivača privrednog društva „Overseas Assets Managmet“ DOO Podgorica;

Ovim putem Vas obavještavamo da je promijenjen naziv osnivača društva „Overseas Assets Managmet“ DOO Podgorica, reg. br. 50240234, matični broj 02424614.

Naziv osnivača Društva Tangril Equites L

“ADVANTE MANAGEMENT CORP”

U prilogu dostavljam dokumentaciju koja potvrđuje promjenu naziva osnivača Društva, kao i prečišćeni Statut Društva.

U Podgorici, 29.04.2020. godine

Za “ADVANTE MANAGEMENT CORP” LTD



Dubravka Radojević, po punomoćju

Na osnovu odredbi člana 68. Zakona o privrednim društvima (Službeni list Republike Crne Gore broj 06/02, 17/07, 80/08, 40/10, 36/11, 40/11) i Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet i usluge, export-import „Overseas Assets Managmet“ d.o.o. iz Podgorice, Osnivač društva sa ograničenom odgovornošću – **“ADVANTE MANAGEMENT CORP” LTD**, PO BOX 3483, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, ID 1003916,

Dana 28.04.2020.godine, donosi:

PREČIŠĆENI STATUT

Društva sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet i usluge, export-import „Overseas Assets Managmet“ iz Podgorice

OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Na osnovu Odluke o osnivanju Društva i Zakona o privrednim društvima, Društvo „Overseas Assets Managmet“ je organizovano kao privredno društvo, a oblik Društva je Društvo sa ograničenom odgovornošću. (u daljem tekstu Društvo).

Član 2.

Društvo je osnovano i traje na neodređeno vrijeme i to sve dok postoje ekonomski i zakonski uslovi za obavljanje djelatnosti i njegovo postojanje.

Član 3.

Društvo je dužno da posluje u skladu sa zakonom, dobrim poslovima, običajima i normama.

NAZIV DRUŠTVA

Član 4.

Naziv Društva je:

„Overseas Assets Managmet“ Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet i usluge.

Skraćeni naziv Društva je:

„Overseas Assets Managmet“ d.o.o.

Izvršni direktor može izvršiti promjenu naziva Društva uz obavezu upisa promjene u centralni registar Privrednih subjekata u Podgorici.

SJEDIŠTE DRUŠTVA I ADRESA NA KOJU SE ŠALJU ZVANIČNI DOPISI

Član 5.

Sjedište Društva i adresa na koju se šalju zvanični dopisi je: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, NCO zgrada, br.130, 7.sprat , 81000Podgorica.

Izvršni direktor ili lice koje on ovlasti može izvršiti promjenu sjedišta Društva uz obavezu upisa promjene u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici.

DJELATNOST DRUŠTVA

Djelatnost Društva obuhvata:

- 01.11 Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica
- 01.12 Gajenje pirinča
- 01.13 Gajenje povrća, bostana, korjenastih i krtolastih biljaka
- 01.14 Gajenje šećerne trske
- 01.15 Gajenje duvana
- 01.16 Gajenje biljaka za proizvodnju vlakana
- 01.19 Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka
- 01.21 Gajenje grožđa
- 01.22 Gajenje tropskog i suptropskog voća
- 01.23 Gajenje agruma
- 01.24 Gajenje jabučastog i koštičavog voća
- 01.25 Gajenje ostalog drvenastog, žbunastog i jezgrastog voća
- 01.26 Gajenje uljnih plodova
- 01.27 Gajenje biljaka za pripremanje napitaka
- 01.28 Gajenje začinskog, aromatičnog i ljekovitog bilja
- 01.29 Gajenje ostalih višegodišnjih biljaka
- 01.30 Gajenje sadnog materijala
- 01.41 Uzgoj muznih krava
- 01.42 Uzgoj i drugih goveda i bivola
- 01.43 Uzgoj konja i drugih kopitara
- 01.45 Uzgoj ovaca i koza
- 01.46 Uzgoj svinja
- 01.47 Uzgoj živine
- 01.49 Uzgoj ostalih životinja
- 01.50 Mješovita poljoprivredna proizvodnja
- 01.61 Uslužne djelatnosti za gajenje usjeva u zasada
- 01.62 Pomoćne djelatnosti za uzgoj životinja
- 01.63 Aktivnosti poslije žetve
- 01.64 Dorada sjemena
- 01.70 Lov, traperstvo i odgovarajuće usluzne djelatnosti
- 02.30 Sakupljanje šumskih plodova, osim drveta
- 02.40 Uslužne djelatnosti u vezi sa šumarstvom
- 03.11 Morski ribolov
- 03.12 Slatkovodni ribolov
- 03.22 Slatkovodna akvakultura
- 07.21 Vađenje ruda uranijuma i torijuma

07.29 Vađenje ostalih ruda obojenih metala
 08.11 Vađenje građevinskog i ukrasnog kamena, krečnjeka, sirovog gipsa, krede i škriljca
 08.12 Vađenje šljunka, pijeska, gline i kaolina
 08.91 Vađenje minerala za proizvodnju mineralnih đubriva i hemikalija
 08.92 Vađenje treseta
 08.93 Vađenje soli
 08.99 Ostalo vađenje ruda i kamena
 09.10 Uslužne djelatnosti u vezi sa vađenjem nafte i prirodnog gasa
 09.90 Uslužne djelatnosti u vezi sa vađenjem ostalih ruda i kamena
 10.11 Prerada i konzervisanje mesa
 10.12 Prerada i konzervisanje živinskog mesa
 10.13 Proizvodnja mesnih prerađevina
 10.20 Prerada i konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca
 10.31 Prerada i konzervisanje krompira
 10.32 Proizvodnja sokova od voća i povrća
 10.39 Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća
 10.41 Proizvodnja ulja i masti
 10.42 Poroizvodnja margarina i sličnih jestivih masti
 10.51 Prerada mlijeka i proizvodnja sireva
 10.52 Proizvodnja sladoleda
 10.61 Proizvodnja mlinskih proizvoda
 10.62 Proizvodnja skroba i proizvoda od skroba
 10.71 Proizvodnja hljeba, svježeg peciva i kolača
 10.72 Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača
 10.73 Proizvodnja makarona, rezanaca i sličnih proizvoda od brašna
 10.81 Proizvodnja šećera
 10.82 Proizvodnja kakaoa, čokolade i konditorskih proizvoda
 10.83 Prerada čaja i kafe
 10.84 Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani
 10.85 Proizvodnja gotovih jela
 10.86 Proizvodnja homogenizovanih hranljivih preparata i dijetetske hrane
 10.89 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda
 10.91 Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje
 10.92 Proizvodnja gotove hrane za kućne ljubimce
 11.01 Destilacija, prečišćavanje i miješanje pića
 11.02 Proizvodnja vina od grožđa
 11.03 Proizvodnja pića i ostalih voćnih vina
 11.04 Proizvodnja ostalih nedestilovanih fermentisanih pića
 11.05 Proizvodnja piva
 11.06 Proizvodnja slada
 11.07 Proizvodnja osvježavajućih pića, mineralne vode i ostale flaširane vode
 12.00 Proizvodnja duvanskih proizvoda
 13.10 Priprema i pređenje tekstilnih vlakana
 13.20 Proizvodnja tkanina
 13.30 Dovršavanje tekstila
 13.91 Proizvodnja pletenih i kukičanih materijala
 13.92 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće

13.93 Proizvodnja tepiha i prekrivača za pod
13.94 Proizvodnja užadi, kanapa, pletenica i mreža
13.95 Proizvodnja netkanog tekstila i predmeta od netkanog tekstila, osim odjeće
13.96 Proizvodnja ostalog tehničkog i industrijskog tekstila
13.99 Proizvodnja ostalih tekstilnih predmeta
14.11 Proizvodnja kožne odjeće
14.12 Proizvodnja radne odjeće
14.13 Proizvodnja ostale odjeće
14.14 Proizvodnja rublja
14.19 Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora
14.20 Proizvodnja proizvoda od krzna
14.31 Proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa
14.39 Proizvodnja ostale pletene i kukičane odjeće
15.11 Štavljenje i dorada kože i dorada i bojenje krzna
15.12 Proizvodnja putnih i ručnih torbi i slično, saračkih proizvoda i kaiševa
15.20 Proizvodnja obuće
16.10 Rezanje i obrada drveta
16.21 Proizvodnja furnira i ploča od drveta
16.22 Proizvodnja parketa
16.23 Proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenata
16.24 Proizvodnja drvene ambalaže
16.25 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, plute, slame i pruća
17.11 Proizvodnja vlakana celuloze
17.12 Proizvodnja papira i kartona
17.21 Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona
17.22 Proizvodnja predmeta od papira za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
17.23 Proizvodnja kancelarijskih predmeta od papira
17.24 Proizvodnja tapeta
17.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona
18.11 Štampanje novina
18.12 Ostalo štampanje
18.13 Usluge pripreme za štampu
18.14 Knjigovezačke i srodne usluge
18.20 Umnožavanje snimljenih zapisa
19.10 Proizvodnja produkata koksovanja
19.20 Proizvodnja derivata nafte
20.11 Proizvodnja industrijskih gasova
20.12 Proizvodnja sredstava za spravljenje boja i pigmenata
20.13 Proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih hemikalija
20.14 Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija
20.15 Proizvodnja vještačkih đubriva i azotnih jedinjenja
20.16 Proizvodnja plastičnih masa u primarnim oblicima
20.17 Proizvodnja sintetičkog kaučuka u primarnim oblicima
20.20 Proizvodnja pesticida i drugih hemikalija za poljoprivredu
20.30 Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova
20.41 Proizvodnja sapuna i detardženata, sredstava za čišćenje i poliranje
20.42 Proizvodnja parfema i toaletnih preparata

20.51 Proizvodnja eksploziva
20.52 Proizvodnja sredstava za lijepljenje
20.53 Proizvodnja eteričnih ulja
20.59 Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda
20.60 Proizvodnja vještačkih vlakana
21.10 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda
21.20 Proizvodnja farmaceutskih preparata
22.11 Proizvodnja guma za vozila, protektiranje guma za vozila
22.19 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume
22.21 Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastike
22.22 Proizvodnja ambalaže od plastike
22.23 Proizvodnja predmeta od plastike za građevinarstvo
22.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike
23.11 Proizvodnja ravnog stakla
23.12 Oblikovanje i obrada ravnog stakla
23.13 Proizvodnja šupljeg stakla
23.14 Proizvodnja staklenih vlakana
23.19 Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uključujući tehničke staklene proizvode
23.20 Proizvodnja vatrostalnih proizvoda
23.31 Proizvodnja keramičkih pločica i ploča
23.32 Proizvodnja opeke, crijeva i građevinskih proizvoda od pečene gline
23.41 Proizvodnja keramičkih predmeta za domaćinstvo i ukrasnih predmeta
23.42 Proizvodnja sanitarnih keramičkih proizvoda
23.43 Proizvodnja izolatora i izolacionog pribora od keramike
23.44 Proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike
23.49 Proizvodnja ostalih keramičkih proizvoda
23.51 Proizvodnja cementa
23.52 Proizvodnja kreča i gipsa
23.61 Proizvodnja proizvoda od betona namijenjenog za građevinarstvo
23.62 Proizvodnja proizvoda od gipsa namijenjenog za građevinarstvo
23.63 Proizvodnja svježeg betona
23.64 Proizvodnja maltera
23.65 Proizvodnja proizvoda od cementa s vlaknima
23.69 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa i cementa
23.70 Sječenje, oblikovanje i obrada kamena
23.91 Proizvodnja brusnih proizvoda
23.99 Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala
24.10 Proizvodnja sirovog gvožđa, čelika i ferolegura
24.20 Proizvodnja čeličnih cijevi, šupljih profila i priključaka
24.31 Hladno valjanje šipki
24.32 Hladno valjanje pljosnatih proizvoda
24.33 Hladno oblikovanje profila
24.34 Hladno vučenje žice
24.41 Proizvodnja plemenitih metala
24.42 Proizvodnja aluminijuma
24.43 Proizvodnja olova, cinka i kalaja
24.44 Proizvodnja bakra

24.45 Proizvodnja ostalih obojenih metala
 24.53 Livenje lakih metala
 24.54 Livenje ostalih obojenih metala
 25.11 Proizvodnja metalnih konstrukcija i djelova konstrukcija
 25.12 Proizvodnja metalnih vrata i prozora
 25.21 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje
 25.29 Proizvodnja ostalih metalnih cistjerna, rezervoara i kontejnera
 25.30 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje
 25.40 Proizvodnja oružja i municije
 25.50 Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala; metalurgija praha
 25.61 Obrada i prevlačenje metala
 25.62 Mašinska obrada metala
 25.71 Proizvodnja sječiva
 25.72 Proizvodnja brava i okova
 25.73 Proizvodnja alata
 25.91 Proizvodnja čeličnih buradi i slične ambalaže
 25.92 Proizvodnja ambalaže od lakih metala
 25.93 Proizvodnja žičanih proizvoda, lanaca i opruga
 25.94 Proizvodnja veznih elemenata i vijačnih mašinskih proizvoda
 25.99 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda
 26.11 Proizvodnja elektronskih elemenata
 26.12 Proizvodnja štampanih elektronskih ploča
 26.20 Proizvodnja kompjutera i periferne opreme
 26.30 Proizvodnja komunikacione opreme
 26.40 Proizvodnja elektronskih uređaja za široku potrošnju
 26.51 Proizvodnja mjernih, istraživačkih i navigacionih instrumenata i aparata
 26.52 Proizvodnja satova
 26.60 Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme
 26.70 Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme
 26.80 Proizvodnja magnetnih i optičkih nosilaca zapisa
 27.11 Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora
 27.12 Proizvodnja opreme za distribuciju električne energije i opreme za upravljanje električnom energijom
 27.20 Proizvodnja baterija i akumulatora
 27.31 Proizvodnja kablova od optičkih vlakana
 27.32 Proizvodnja ostalih elektronskih i električnih provodnika i kablova
 27.33 Proizvodnja opreme za povezivanje žice i kablova
 27.40 Proizvodnja opreme za osvjetljenje
 27.51 Proizvodnja električnih aparata za domaćinstvo
 27.52 Proizvodnja neelektričnih aparata za domaćinstvo
 27.90 Proizvodnja ostale električne opreme
 28.11 Proizvodnja motora i turbina, osim za letjelice i motorna vozila
 28.12 Proizvodnja hidrauličnih pogonskih uređaja
 28.13 Proizvodnja ostalih pumpi i kompresora
 28.14 Proizvodnja ostalih slavina i ventila
 28.15 Proizvodnja lezajeva, zupčanika i zupčastih pogonskih elemenata
 28.21 Proizvodnja industrijskih peći i gorionika

28.22 Proizvodnja opreme za podizanje i prenošenje
 28.23 Proizvodnja kancelarijskih mašina i opreme, osim kompjutera i kompjuterske opreme
 28.24 Proizvodnja ručnih pogonskih aparata sa mehanizmima
 28.25 Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim za domaćinstva
 28.29 Proizvodnja ostalih mašina i aparata opšte namjene
 28.30 Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo
 28.41 Proizvodnja mašina za obradu metala
 28.49 Proizvodnja ostalih mašina i alati
 28.91 Proizvodnja mašina za metalurgiju
 28.92 Proizvodnja mašina za rudnike, kamenolome i građevinarstvo
 28.93 Proizvodnja mašina za industriju hrane, pića i duvana
 28.94 Proizvodnja mašina za industriju tekstila, odjeće i kože
 28.95 Proizvodnja mašina za industriju papira i kartona
 28.96 Proizvodnja mašina za izradu plastike i gume
 28.99 Proizvodnja mašina za ostale specijalne namjene
 29.10 Proizvodnja motornih vozila
 29.20 Proizvodnja karoserija za motorna vozila, prikolice i poluprikolice
 29.31 Proizvodnja električne i elektronske opreme za motorna vozila
 29.32 Proizvodnja ostalih dijelova i dodatne opreme za motorna vozila
 30.11 Izgradnja brodova i plovni objekata
 30.12 Izrada čamaca za sport i razonodu
 30.20 Proizvodnja lokomotiva i šinskih vozila
 30.30 Proizvodnja vazdušnih i svemirskih letjelica i odgovarajuće opreme
 30.40 Proizvodnja borbenih vojnih vozila
 30.91 Proizvodnja motocikala
 30.92 Proizvodnja bicikala i invalidskih kolica
 30.99 Proizvodnja ostale transportne opreme
 31.01 Proizvodnja namještaja za poslovne i prodajne prostore
 31.02 Proizvodnja kuhinjskog namještaja
 31.03 Proizvodnja madraca
 31.09 Proizvodnja ostalog namještaja
 31.13 Proizvodnja imitacije nakita i srodnih proizvoda
 32.11 Kovanje novca
 32.12 Proizvodnja nakita i srodnih predmeta
 32.20 Proizvodnja muzičkih instrumenata
 32.30 Proizvodnja sportske opreme
 32.40 Proizvodnja igara i igračaka
 32.50 Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i materijala
 32.91 Proizvodnja metli i četki
 32.99 Proizvodnja ostalih predmeta
 33.11 Popravka metalnih proizvoda
 33.12 Popravka mašina
 33.13 Popravka elektronske i optičke opreme
 33.14 Popravka električne opreme
 33.15 Popravka i održavanje brodova i čamaca
 33.16 Popravka i održavanje letjelica i svemirskih letjelica

- 33.17 Popravka i održavanje druge transportne robe
- 33.19 Popravka ostale opreme
- 33.20 Montaža industrijskih mašina i opreme
- 35.11 Proizvodnja električne energije
- 35.12 Prenos električne energije
- 35.13 Distribucija električne energije
- 35.14 Trgovina električnom energijom
- 35.21 Proizvodnja gasa
- 35.22 Distribucija gasovitih proizvoda gasovodom
- 35.23 Trgovina gasovitim proizvodima preko gasovodne mreže
- 35.30 Snabdijevanje parom i klimatizacija
- 36.00 Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
- 37.00 Uklanjanje otpadnih voda
- 38.11 Sakupljanje bezopasnog otpada
- 38.12 Sakupljanje opasnog otpada
- 38.21 Prerada i odstranjivanje bezopasnog otpada
- 38.22 Prerada i odstranjivanje opasnog otpada
- 38.31 Rastavljanje olupina
- 38.32 Reciklaža sortiranog otpada
- 39.00 Čišćenje životne sredine i druge aktivnosti u vezi sa upravljanjem otpadom
- 41.10 Razrada građevinskih projekata
- 41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
- 42.11 Izgradnja puteva i autoputeva
- 42.12 Izgradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica
- 42.13 Izgradnja mostova i tunela
- 42.21 Izgradnja cjevovoda
- 42.22 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova
- 42.91 Izgradnja hidro objekata
- 42.99 Izgradnja ostalih građevina, na drugom mjestu nepomenutih
- 43.11 Rušenje objekata
- 43.12 Pripremna gradilišta
- 43.13 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
- 43.21 Postavljanje električnih instalacija
- 43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, klimatizacionih sistema i sistema za grijanje
- 43.29 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu
- 43.31 Malterisanje
- 43.32 Ugradnja stolarije
- 43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga
- 43.34 Bojenje i zastakljivanje
- 43.39 Ostali završni radovi
- 43.91 Krovni radovi
- 43.99 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi
- 45.11 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
- 45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima
- 45.20 Održavanje i popravka motornih vozila
- 45.31 Trgovina na veliko djelovima i opremom za motorna vozila

45.32 Trgovina na malo djelovima i opremom za motorna vozila
 45.40 Trgovina motociklima, djelovima i priborom, održavanje i popravka motocikala
 46.11 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
 46.12 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija
 46.13 Posredovanje u prodaji drvene građe i građevinskog materijala
 46.14 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
 46.15 Posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe
 46.16 Posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, krzna, obuće i predmeta od kože
 46.17 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
 46.18 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
 46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
 46.21 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom za životinje
 46.22 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
 46.23 Trgovina na veliko životinjama
 46.24 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
 46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem
 46.32 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
 46.33 Trgovina na veliko mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
 46.34 Trgovina na veliko pićem
 46.35 Trgovina na veliko, duvanskim proizvodima
 46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
 46.37 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaoom i začinima
 46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, ljuskare i mekušce
 46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duvanom
 46.41 Trgovina na veliko tekstilom
 46.42 Trgovina na veliko odjećom i obućom
 46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
 46.44 Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje
 46.45 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
 46.46 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
 46.47 Trgovina na veliko namještajem, tepisima i opremom za osvjettljenje
 46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitom
 46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
 46.51 Trgovina na veliko kompjuterima, kompjuterskom opremom i softverima
 46.52 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim djelovima i opremom
 46.61 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i proborom
 46.62 Trgovina na veliko alatnim mašinama
 46.63 Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama
 46.64 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletjenje
 46.65 Trgovina na veliko kancelarijskim namještajem
 46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
 46.69 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
 46.71 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
 46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
 46.73 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
 46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grijanje
 46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima

46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
 46.77 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko
 47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom
 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
 47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama
 47.22 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama
 47.23 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama
 47.24 Trgovina na malo hljebom, tjesteninama, kolačima i slatkišima u specijalizovanim
 Prodavnicama
 47.25 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
 47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
 47.29 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
 47.30 Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
 47.41 Trgovina na malo kompjuterima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama
 47.42 Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama
 47.43 Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama
 47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
 47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim
 prodavnicama
 47.53 Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama
 47.54 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim
 Prodavnicama
 47.59 Trgovina na malo namještajem, opremom za osvjetljavanje i ostalim predmetima za domaćinstvo u
 specijalizovanim prodavnicama
 47.61 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
 47.62 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim
 prodavnicama
 47.63 Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama
 47.64 Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama
 47.65 Trgovina na malo igrama i gračkama u specijalizovanim prodavnicama
 47.71 Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama
 47.72 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
 47.73 Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama –
 apotekama
 47.74 Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim pomagalicama u specijalizovanim prodavnicama
 47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
 47.76 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i
 hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama
 47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama
 47.78 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
 47.79 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama
 47.81 Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama
 47.82 Trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na tezgama i pijacama
 47.89 Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama
 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta

47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca
 49.10 Željeznički prevoz putnika, međumjesni
 49.20 Željeznički prevoz tereta
 49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
 49.32 Taksi prevoz
 49.39 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
 49.41 Drumski prevoz tereta
 49.42 Usluge preseljenja
 49.50 Cjevovodni transport
 50.10 Pomorski i priobalni prevoz putnika
 50.20 Pomorski i priobalni prevoz tereta
 50.30 Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima
 50.40 Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima
 51.10 Vazdušni prevoz putnika
 51.21 Vazdušni prevoz tereta
 51.22 Vasijski saobraćaj
 52.10 Skladištenje
 52.21 Uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju
 52.22 Uslužne djelatnosti u vodenom saobraćaju
 52.23 Uslužne djelatnosti u vazdušnom saobraćaju
 52.24 Manipulacija teretom
 52.29 Ostale prateće djelatnosti u saobraćaju
 53.10 Poštanske aktivnosti
 53.20 Ostale poštanske i kurirske aktivnosti
55.10 Hoteli i sličan smještaj
 55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
 55.30 Djelatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice
 55.90 Ostali smještaj
 56.10 Djelatnost restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata
 56.21 Katering (dostava pripremljene hrane)
 56.29 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane
 56.30 Usluge pripremanja i posluživanja pića
 58.11 Izdavanje knjiga
 58.12 Izdavanje imenika i adresara
 58.13 Izdavanje novina
 58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja
 58.19 Ostala izdavačka djelatnost
 58.21 Izdavanje kompjuterskih igara
 58.29 Izdavanje ostalih softvera
 59.11 Proizvodnja filmova, video-zapisa i televizijskog programa
 59.12 Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, video-filmova i televizijskog programa
 59.13 Distribucija filmova, video-filmova i televizijskog programa
 59.14 Djelatnost prikazivanja filmova
 59.20 Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike
 60.10 Emitovanje radio-programa
 60.20 Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa
 61.10 Kablovske komunikacije

61.20 Bežične komunikacije
 61.30 Satelitska komunikacija
 61.90 Ostale komunikacione djelatnosti
 62.01 Kompiutersko programiranje
 62.02 Konsultantske djelatnosti u oblasti informacione tehnologije
 62.03 Upravljanje kompiuterskom opremom
 62.09 Ostale usluge informacione tehnologije
 63.11 Obrada podataka, smještanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga i sl.
 63.12 Uslužne internet stranice (web portal)
 63.91 Djelatnost novinskih agencija
 64.19 Ostalo monetarno posredovanje
 64.20 Djelatnost holding kompanija
 64.30 Povjerenički fondovi (trastovi), investicioni fondovi i slični finansijski entiteti
 64.91 Finansijski lizing
 64.92 Ostale usluge kreditiranja
 64.99 Ostale nepomenute finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova
 65.11 Životno osiguranje
 65.12 Neživotno osiguranje
 65.20 Reosiguranje
 66.11 Finansijske i robne berze
 66.12 Brokerski poslovi sa hartijama od vrijednosti i berzanskom robom
 66.19 Ostale pomoćne djelatnosti u pružanju finansijskih usluga, osim osiguranja i penzijskih fondova
 66.21 Obrada odštetnih zahtjeva i procjenjivanje rizika i šteta
 66.22 Djelatnost zastupnika i posrednika u osiguranju
 66.29 Ostale pomoćne djelatnosti u osiguranju i penzijskim fondovima
 66.30 Upravljanje fondovima
 66.99 Informacione uslužne djelatnosti na drugom mjestu nepomenute
 68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
 68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
 68.31 Djelatnost agencija za nekretnine
 68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu
 69.10 Pravni poslovi
 69.20 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje
 70.10 Upravljanje privrednim subjektom
 70.21 Djelatnost komunikacija i odnosa sa javnošću
 70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem
 71.11 Arhitektonska djelatnost
 71.12 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
 71.20 Tehničko ispitivanje i analize
 72.11 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji
 72.19 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji
 72.19 Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i inženjerskim naukama
 72.20 Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama
 73.11 Djelatnost reklamnih agencija
 73.12 Medijsko predstavljanje
 73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja

74.10 Specijalizovane dizajnerske djelatnosti
 74.20 Fotografiske usluge
 74.30 Prevođenje i usluge tumača
 74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti
 75.00 Veterinarska djelatnost
 77.11 Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila
 77.12 Iznajmljivanje i lizing kamiona
 77.21 Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport
 77.22 Iznajmljivanje video-kaseta i kompakt-diskova
 77.29 Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
 77.31 Iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina i opreme
 77.32 Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo
 77.33 Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme (uključujući kompjutere)
 77.34 Iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport
 77.35 Iznajmljivanje i lizing opreme za vazdušni transport
 77.39 Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara
 77.40 Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, izuzev autorskih prava
 78.10 Djelatnost agencija za zapošljavanje
 78.20 Djelatnost agencija za privremeno zapošljavanje
 78.30 Ostalo ustupanje ljudskih resursa
 79.11 Djelatnost putničkih agencija
 79.12 Djelatnost tur-operatora
 79.90 Ostale usluge rezervacije i djelatnosti povezane s njima
 80.10 Djelatnost privatnog obezbjeđenja
 80.20 Usluge sistema obezbjeđenja
 80.30 Istražne djelatnosti
 81.10 Usluge održavanja objekata
 81.21 Usluge redovnog čišćenja zgrada
 81.22 Usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme
 81.29 Usluge ostalog čišćenja
 81.30 Usluge uređenja i održavanja okoline
 82.11 Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge
 82.19 Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijalizovana kancelarijska Podrška
 82.20 Djelatnost pozivnih centar
 82.30 Organizovanje sastanaka i sajmova
 82.92 Usluge pakovanja
 82.99 Ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanju
 85.60 Pomoćne obrazovne djelatnosti
 92.00 Kockanje i klađenje
 93.11 Djelatnost sportskih objekata
 93.12 Djelatnost sportskih klubova
 93.13 Djelatnost fitnes klubova
 93.19 Ostale sportske djelatnosti
 93.21 Djelatnost zabavnih i tematskih parkova
 93.29 Ostale zabovne i rekreativne djelatnosti

94.11 Djelatnost poslovnih udruženja i udruženja poslodavaca
94.12 Djelatnost strukovnih udruženja
94.20 Djelatnost sindikata
94.91 Djelatnost vjerskih organizacija
94.92 Djelatnost političkih organizacija
94.99 Djelatnost ostalih organizacija na bazi u članjenja
95.11 Popravka kompjutera i periferne opreme
95.12 Popravka komunikacione opreme
95.21 Popravka elektronskih aparata za široku upotrebu
95.22 Popravka aparata za domaćinstvo i kućne i baštanske opreme
95.23 Popravka obuće i predmeta od kože
95.24 Održavanje i popravka namještaja
95.25 Popravka satova i nakita
95.29 Popravka ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo
96.01 Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznjenih proizvoda
96.02 Djelatnost frizerskih i kozmetičkih salona
96.03 Pogrebne i srodne djelatnosti
96.04 Djelatnost njege i održavanje tijela
96.09 Ostale lične uslužne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute
97.00 Djelatnost domaćinstava koja zapošljavaju poslugu
98.10 Djelatnost domaćinstava koja proizvode robu za sopstvene potrebe
98.20 Djelatnost domaćinstava koja obezbjeđuju usluge za sopstvene potrebe
99.00 Djelatnost eksteritorijalnih organizacija i tijela

OSNOVNA DJELATNOST DRUŠTVA JE:

55.10 Hoteli i sličan smještaj

SPOLJNA TRGOVINA

- spoljna trgovina prehrambenim proizvodima kao u unutrašnjem prometu,
- spoljna trgovina neprehrambenim proizvodima kao u unutrašnjem prometu,
- usluge u spoljnotrgovinskom prometu,
- izvođenje investicionih radova,
- međunarodni saobraćaj i agencijski poslovi,
- transport robe u drumskom i pomorskom saobraćaju
- zastupanje i predstavljanje inostranih firmi,
- korišćenje lizinga,
- konsignaciona prodaja inostrane robe,
- međunarodna špedicija,

Izvršni direktor može izvršiti promjenu društva uz obavezu upisa te promjene u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici.

Član 7.

Društvo može da zaključuje Ugovore i da obavlja i druge poslove prometa robe i usluga, kao i proizvodnju samo u okviru djelatnosti upisanih u registar.

Društvo može bez upisa u registar da obavlja i druge djelatnosti u manjem obimu, koje služe djelatnosti koja je upisana u registar, a koje se uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti.

ODGOVORNOST I OBAVEZE

Član 8.

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.
Osnivač odgovara za obaveze Društva do iznosa svoga udjela.

OSNOVNI KAPITAL I VISINA ULOGA OSNIVAČA

Član 9.

Jedini Osnivač i vlasnik 100% udjela u Društvu je:

“ADVANTE MANAGEMENT CORP” LTD, PO BOX 3483, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, ID 1003916.

Član 10.

Osnivač je prilikom osnivanja i početne registracije Društva na ime osnivanja Društva uložio i upisao osnivački ulog u visini od 1,00 €, a isti je shodno Odluci o povećanju osnivakog kapitala Društva od 19.01.2011.godine, koja je donijeta u skladu sa Odredbama Zakona o privrednim društvima, putem unošenja novčanih uloga osnivački ulog povećao za 3.024.555,00 eura, tada da ukupan osnivački ulog iznosi 3.204.556,00 eura, što čini 100% ukupnog osnivačkog uloga.

Član 11.

Ukoliko Društvu pristupe novi članovi, po osnovu pismenog ugovora sa osnivačem, ovjerenog u Sudu ili kod advokata, osnovni kapital Društva će se sastojati od zbira uloga pojedinih članova, na osnovu kojih se stiče udio u Društvu.

Član 12.

Ugovorom o pristupanju detaljno se regulišu međusobni odnosi između osnivača i suosnivača u skladu sa ovim Statutom i Zakonom o privrednim društvima.

Član 13.

Svaki član Društva može imati jedan ulog i jedan udio.

Član 14.

Članovi Društva solidarno odgovaraju Društvu i povjericima Društva za uplatu neuplaćenog dijela uloga, odnosno za neunošenje uloga u stvarima i pravima.

Član 15.

Ulozi članova Društva ne mogu biti u radu i uslugama.

ODNOSI IZMEĐU ČLANOVA I DRUŠTVA

Član 16.

Članovi Društva obavezni su da uplate novčane uloge i da prenesu u imovinu Društva nenovčane uloge.

Član 17.

Osnivač koji vrši funkciju organa upravljanja, ili osnivači u slučaju pristupanja novih članova Društva mogu radi pokrića gubitka propisati obavezu dopunskih uplata za člana (članove) Društva u visini tih gubitaka.

Dopuna uplate ne povećava ulog i udio člana, kao ni osnovni kapital.

Dopunske uplate se određuju srazmjerno udjelima.

Zadocnjavanje izvještaja dopunske uplate obavezuje člana Društva na plaćanje ugovorene kamate Društva, a ako su Društvu u međuvremenu pristupili novi osnivači, a dopunska uplata se ne izvrši ni u osvatljenom, naknadnom roku, Odlukom organa upravljanja član koji nije izvršio uplatu ni u naknadnom roku može biti isključen iz Društva.

Isključeni član odgovara Društvu za pričinjenu štetu, zbog neizvršenja dopunske uplate.

Član 18.

Veličina udjela se određuje prema ulozima članova društva, ukoliko nije drugačije određen ovim Statutom.

Svaki član Društva može imati jedan udio, ako pribavi druge udjele, njegov udio srazmjerno raste (svi udjeli spajaju se u jedan udio).

Član 19.

U slučaju da Društvu pristupe novi članovi, udjeli se mogu slobodno prenositi među članove.

U istom slučaju, udio se može prenositi trećem licu koje nije član Društva samo uz poštovanje prava preče kupovine ostalih članova Društva.

Član 20.

U slučaju prenosa udjela, prava i obaveze iz članskog odnosa prenaze na lice koje pribavlja udio.

Udio se prenosi ugovorom u pismenoj formi.

Član 21.

Smrću ili prestankom člana Društva udio se prenosi na nasljednike ili pravne sljedbenike.

Članovi Društva ne mogu tražiti povraćaj uloga dok traje njihov članski odnos u Društvu.

Član 22.

Ukoliko Društvu pristupe novi članovi, organ upravljanja koji prilikom pristupanja novih članova bude formiran, može isključiti pojedinog člana iz Društva, ako ne ispuni obavezu utvrđenu Ugovorom o pristupanju i transformaciji Društva iz jednočlanog u višečlano, ili ukoliko dovodi u opasnost ostvarivanje ciljeva Društva.

Protiv Odluke o isključenju člana, isključeni član može pokrenuti postupak pred Sudom. Pokretanje postupka ne odlaže izvršenje odluke o isključenju člana iz Društva.

KNJIGA ČLANOVA DRUŠTVA

Član 23.

Društvo vodi knjigu članova Društva koju se unosi:

- ime i prezime osnivača Društva,
- visina osnovnog uloga osnivača Društva i iznos koji je uplatio,
- izmjene svih podataka koji se upisuju u knjigu članova Društva,
- drugi podaci značajni za članove Društva, ako je Društvo višečlano.

Osnivači Društva mogu da pregledaju knjigu članova Društva, kao i spise i isprave na kojima se zasniva upis podataka.

KNJIGA ODLUKA

Član 24.

U Društvu se vodi knjiga Odluka u koju se upisuju odluke koje se u Društvu donose u vršenju funkcije i upravljanja.

Odluke koje nisu upisane u knjigu Odluka Društva ne proizvode pravno dejstvo.

Knjiga odluka vodi se uredno, a podaci koji se upisuju u knjigu ne smiju se mijenjati niti biti brisani.

RASPOREĐIVANJE DOBITI I POKRIĆE GUBITKA

Član 25.

Društvo stiče dobit ostvarujući svoje poslovanje u okviru djelatnosti utvrđenih ovim Statutom. Neto dobiti Društva (profit) formira se posle podmirivanja svih zakonskih i poslovnih obaveza Društva.

Član 26.

Dobit Društva se utvrđuje godišnjim bilansom.

Sa svom dobiti raspolaže osnivač, kao jedini član Društva.

Član 27.

U slučaju da Društvu pristupe novi osnivači, dobit će se dijeliti srazmjerno visini udjela.

Član 28.

Osnivaču se mogu isplaćivati dividende tokom poslovne godine (međudividenda, sa tim se iznos za isplatu međudividende ne prelazi iznos od 50% od dobiti za odgovarajući period iz prethodne godine).

PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 29.

Društvo zastupa i pretstavlja izvršni direktor Društva koji je ovlašćen da zaključuje pravne poslove i preduzima pravne radnje i djelatnosti i u vezi sa djelatnošću Društva.

Funkciju izvršnog direktora obavlja – Sanja Medan

Član 30.

Izvršni direktor Društva kao zastupnik može u okviru svojih ovlašćenja dati drugom licu punomoćje za zastupanje preduzeća

Ovlašćenje punomoćnika može biti omogućeno na određenu vrstu poslova ili na određene poslove.

Član 31.

Društvo potpisuje zastupnik Društva.

FONDOVI DRUŠTVA

Član 32.

Društvo ima obavezni rezervni fond u skladu sa važećim propisima.

Član 33.

Društvo može imati posebnu rezervu saglasno Zakonom pri čemu odlučuje osnivač Društva.

ORGANI DRUŠTVA

Član 34.

Funkcije organa upravlja obavlja vlasnik – osnivač društva

Član 35.

U obavljanju funkcija organa upravljanja osnivač donosi sve odluke vezane za upravljanje društvom, a naročito:

- donosi statut,
- utvrđuje poslovnu politiku,
- usvaja godišnji obračun,
- odlučuje o raspodjeli dobiti i pokrće gubitka,
- odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala,
- imenuje i razrješava izvršnog direktora i druge organe Društva,
- odlučuje o statsnim promjenama, promjeni oblika i prestanku Društva,
- odlučuje o svim drugim pitanjima značajnim za upravljanje Društva.

ORGANIZACIONI SASTAV DRUŠTVA

Član 36.

Organizacioni sastav društva čine njegovi organizacioni djelovi koji se obrazuju prema zahtjevima djelatnosti Društva.

Organizacionom sastavu Društva odlučuje osnivač u vršenju funkcije organa upravljanja, koji odlučuje i o obrazovanju organizacionih djelova njihovom spajanju, pripajanju, podjeli i ukidanju.

Organizacioni djelovi mogu se obrazovati i van sjedišta Društva.

Član 37.

Za obaveze dijela preduzeća, ako isti bude obrazovan u pravom prometu odgovara Društvo svom svojom imovinom.

STATUSNE PROMJENE I PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA

Član 38.

Društvo se može spojiti sa drugim Društvom , podijeliti na dva ili više Društava i promijeniti oblike.

Mogu se spajati Društva istog ili različitog oblika ako su najmanje jednu godinu upisni u registar. Isto važi i za promjenu oblika.

Član 39.

Spajanje , pripajanje i podjela Društva vrši se saglasno odredbama Zakona.

Odluku o statusnoj promjeni Društva donosi osnivač društva.

Član 40.

Društvo može promijeniti jedan oblik u drugi ako ispunjava uslove za osnivanje tog oblika Društva utvrđene Zakonom.

Član 41.

Odluke o promjeni oblika donosi osnivač Društva.

PRESTANAK DRUŠTVA

Član 42.

Društvo prestaje na način i u slučajevima koji su utvrđeni Zakonom.

Društvo prestaje brisanjem iz registra.

Od imovine Društva koja preostane poslije podmirenja povjerilaca, zakonskih obaveza i troškova, prvo se vraćaju eventualne dopunske uplate, a ostatak se vraća vlasniku – osnivaču Društva. Ukoliko su Društvu u međuvremenu pristupili novi članovi, taj ostatak se raspoređuje članovima srazmjerno njihovim udjelima.

POSTUPAK IZMJENE STATUTA I DONOŠENJE DRUGIH OPŠTIH AKATA

Član 43.

Odluka o osnivanju mijenja se Odlukom vlasnika – osnivača, koja mora biti u pismenoj formi, što se odnosi i na eventualni Ugovor o pristupanju novih osnivača.

Ovaj Statut se mijenja Odlukom Osnivača o izmjenama i dopunama Statuta u pismenoj formi.

U slučaju pristupanja novih osnivača, Statut se donosi na način koji je utvrđen Ugovorom između osnivača.

Član 44.

Opšti akti Društva su: Statut, Pravilnik i odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja.

Svi opšti akti Društva moraju biti u skladu sa Zakonom, Odlukom o osnivanju i ovim Statutom.

Član 45.

Opšti akti stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Društva.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 46.

Osnivač je dužan da u društvu organizuje obavljanje djelatnosti kojom se osigurava bezbjednost na radu, kao i da sprovode potrebne mjere zaštite na radu i zaštite životne okoline, saglasno zakonskim propisima koji regulišu ovu materiju.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 47.

Za sve što nije regulisano ovim Statutom primjenjivače se odredbe Zakona o privrednim društvima i drugi propisi koji regulišu ovu oblast.

Za sve što nije regulisano ovim Statutom primjenjivače se odredbe Zakona o privrednim društvima i drugi propisi koji regulišu ovu oblast.

Član 48.

Opšti akti koji se donose saglasno zakonu, Odlukom o osnivanju Društva i ovim Statutom biće donijeti u roku od 2 mjeseca po donošenju ovog Statuta.

Član 49.

Ovaj Statut stupa na snagu danom potpisivanja od strane Osnivača.

Podgorica, 28.04.2020. godine

ZA OSNIVAČA DRUŠTVA
"ADVANTE MANAGEMENT CORP" LTD



Dubravka Radojević, po punomoćju

POWER OF ATTORNEY

We, **ADVANTE MANAGEMENT CORP.**, with the address at P.O. Box 3483, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, with company ID no. 1003916 ("Issuer"), in the capacity as the founder and 100% shareholder in the following business entities:

- **K.P.M. LIMITED d.o.o. Podgorica**, registered with the Central Registry of Business Entities in Podgorica, Montenegro, under registration number 50202463 and tax ID no. 02398435, with its seat at Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 130/7, Podgorica, and
- **OVERSEAS ASSETS MANAGEMENT d.o.o. Podgorica**, registered with the Central Registry of Business Entities in Podgorica, Montenegro, under registration number 50240234 and tax ID no. 02424614, with its seat at Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 130/7, Podgorica (hereinafter collectively referred to as the "Companies")

herewith authorize Prelevic [REDACTED]

- Dragan Prelevic, a [REDACTED]
- Milena Knezevic, [REDACTED]
- Dubravka Radojevic, [REDACTED]
- Jelena Milikic, [REDACTED]

to undertake on behalf and for the account of the Issuer the following actions:

- register with the Central Registry of Business Entities the change of name of the Issuer as the founder of the Companies;
- sign and submit the notices on the change of name of the Issuer, from TANGRIL EQUITIES LTD. to ADVANTE MANAGEMENT CORP.;
- sign decisions on the change of Articles of Association for both Companies and sign the consolidated Companies' Articles of Association;
- sign and submit forms for the change of data as well as any other documents required for the registration of change of name of the Issuer with the Central Registry of Business Entities;
- collect the decisions on registration of change;
- undertake any other legal and factual actions relative to the registration of the respective change, before all competent authorities and institutions in Montenegro.

The Attorneys shall be authorized to assign the powers under this Power of Attorney to third persons affiliated with Prelevic Law Firm.

This Power of Attorney shall enter into force on the day of its execution, and shall produce legal effect until its written revocation.

On 10th April 2020

Issuer

ADVANTE MANAGEMENT CORP.



Signed (or sealed) this day in my presence by
[Signature]

As the Certifying Officer, I certify only the signature which appears on document and assume no responsibility for the content of this document, in testimony whereof I have hereto set my hand and official seal this 10th day of April 2020

VIOLETTA GREGORIOU
Certifying Officer, Nicosia - Cyprus

I hereby certify that the signature appearing above/over and to the right of the signature of Mrs. **VIOLETTA GRASORIOU** is that of the District Officer of Nicosia appointed by the Minister of the Interior of the Republic of Cyprus under the Certifying Officer Law 16(1)(i) to certify signatures and seals and that the seal opposite the said signature is that of the Certifying Officer of Nicosia. This District Officer certifies only the signature and the seal of the Certifying Officer and assumes no responsibility for the content of this document.

Nicosia - CYPRUS

Date: 14/4/2020 For District Officer Nicosia
NATASA THEODOSIOU



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: CYPRUS

This public document

2. has been signed by **NATASA THEODOSIOU**

3. acting in the capacity of District Officer

4. bears the seal/stamp of the District Officer

Certified

5. at Nicosia

6. the **14 APR 2020**

7. by **Panagiotis Charalampous**

8. Nic MJPO No. **61536/20**

9. Seal/stamp:

10. Signature:



**For/Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order**

PUNOMOĆJE

Ovim punomoćjem „ADVANTE MANAGEMENT CORP“ LTD, sa adresom P.fah 3483, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, ID 1003916 (u daljem tekstu „Vlastodavac“), u svojstvu osnivača i vlasnika 100% udjela u društvima:

- „K.P.M. LIMITED“ d.o.o. Podgorica, koje je registrovano kod Centralnog registra privrednih subjekata u Podgorici, Crna Gora, pod registarskim brojem 50202463, sa matičnim brojem 02398435, i sjedištem na adresi Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 130/7, Podgorica i
- „OVERSEAS ASSETS MANAGMENT“ d.o.o. Podgorica, koje je registrovano kod Centralnog registra privrednih subjekata u Podgorici, Crna Gora, pod registarskim brojem 50240234, sa matičnim brojem 02424614, i sjedištem na adresi Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 130/7, Podgorica (u daljem tekstu zajednički nazvani „Društva“),

ovlašćuje Advokatsku kancelariju Prelević OD Podgorica, matični broj 02420627, i pojedinačno:

- Dragana Prelevića, a
- Milenu Knežević, i
- Dubravku Radojević,
- Jelenu Milikić,

da u ime i za račun Vlastodavca mogu:

- registrovati promjenu naziva Vlastodavca kao osnivača Društava u Centralnom registru privrednih subjekata Poreske uprave;
- potpisati i predati obavještenja o promjeni naziva Vlastodavca iz TANGRIL EQUITIES LTD u ADVANTE MANAGEMENT CORP;
- potpisati odluke o promjeni statuta oba Društva i potpisati prečišćene statute Društava;
- potpisati i predati obrasce za promjenu podataka, kao i svu ostalu potrebnu dokumentaciju u cilju registracije promjene naziva Vlastodavca u Centralnom registru privrednih subjekata;
- preuzeti rješenja o registraciji nastale promjene;
- preduzeti sve druge pravne i faktičke radnje u cilju registracije nastale promjene pred svim nadležnim organima i institucijama u Crnoj Gori.

Punomoćnici su ovlašćeni da ovlašćenja data ovim punomoćjem prenesu na treća lica iz Advokatske kancelarije Prelević OD Podgorica.

Ovo Punomoćje stupa na snagu danom potpisivanja i proizvodiće pravno dejstvo do pisanog opoziva.

Dana 10.04.2020.

Vlastodavac

„ADVANTE MANAGEMENT CORP“ LTD

(svojeručan potpis nečitko)


Potpisano (ovjereno) u mom prisustvu na današnji dan od strane **Maria Pleshkova**

U svojstvu službenika za ovjere ovim potvrđujem samo potpis na dokumentu, te ne preuzimam odgovornost za sadržinu istog. U potvrdu navedenog, ovdje stavljam svojeručan potpis i zvaničan štambilj, dana 10.04.2020. godine

Violetta Gregoriou

Službenik za ovjere, Nikozija, Kipar (svojeručan potpis nečitko)

(okrugli štambilj Službe za ovjere / markica o plaćenju taksi)


Ovim se potvrđuje da je potpis na poledini potpis
gospođe Violete Gregoriou (Violetta Gregoriou),
službenika za ovjere iz Nikozije, postavljene od strane
Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Kipar u
skladu sa Zakonom o službi za ovjere 165(1)2012, da
može ovjeravati potpise, te da je štambilj pored
pomenutog potpisa štambilj službenika za ovjere
Nikozije. Načelnik okruga ovjerava samo potpis i štambilj
Službenika za ovjere, te ne preuzima odgovornost za
sadržinu ovog dokumenta. Nikozija, Kipar
Dana 14.04.2020. godine, za Načelnika okruga Nikozije,
Natsa Theodosio (potpis nečitko)

(okrugli štambilj Načelnika okruga / markica o plaćenju taksi)

APOSTIL

(Haška konvencija od 5. oktobra 1961. godine)


Ova javna isprava

2. Potpisana je od strane: Natsa Theodosiou
3. U svojstvu Načelnika okruga
4. Nosi žig/pečat Načelnika okruga

Ovjerena

- 
6. Dana 14.04.2020.
 7. Od strane Panagiotus Charalampous
 8. Broj ovjere 61536/20
 9. Pečat (okrugli pečat Ministarstva pravde i javnog reda /
markica o plaćenju taksi)
 10. Potpis: za/stalni namještenik Ministarstva pravde i javnog
reda (potpis nečitko)

TUMAČ
Marina Miljanović

na engleski jezik, postavljena u Crnoj Gori (ješenjem ministra pravde
broj 33-745-1271) od 18. juna 2017. godine, na vrijeme od pet godina,
potvrdila da je ovaj prevod vjeran originalu.
Brojkovi prevoda iznose: _____ €

U Podgorici, dana 28.04.2020

Potpis: Marina Miljanović
IMPRESSION: Marina Miljanović
TRANSLATOR

for English, appointed by the decision of the Minister of Justice
number 33-745-1271 of 18 June 2017, for the period of five years,
declared that this is the true translation of the original document.

Podpis: Marina Miljanović
IMPRESSION: Marina Miljanović
TRANSLATOR

Ja, NOTAR, Sonja Radović, sa sjedištem u PODGORICI, Ulica Moskovska broj 169, I sprat, stan F1

Na zahtjev KNEŽEVIĆ MILENE, [REDACTED]

[REDACTED]
(oznaka, broj i datum izdavanja dokumenta na osnovu kojeg je utvrđen njegov identitet)

Potvrđuje da je prepis javne ili druge isprave sačinjen fotokopirnim aparatom.

(način na koji je sačinjen prepis)

podudaran sa njenim izvornikom/ovjerenim prepisom koji je sačinjen kompiuterskim štampačem,

pisan rukopisom (grafitnom olovkom, hemijskom olovkom, perom i dr.), sačinjen pisačom mašinom, elektronskim sredstvom ili drugim mehaničkim sredstvom (računar, fotokopir aparat, skener i dr.)

koji ima 5 (pet) stranica i nalazi se kod advokatske kancelarije "Prelević".

(navesti gdje se nalazi izvornik isprave)

Javna ili druga isprava je ///

(pocijepana, oštećena ili sumnjiva po svom spoljašnjem izgledu)

Podaci u javnoj ili drugoj ispravi ili ovjerenom prepisu su

///

(ispravljani, preinačeni, brišani, precrtani, umetnuti ili dodati)

Notar je ovjerio 2 (dva) primjerka predmetne isprave.

Broj: OV- 1329/2020, dana 29.04.2020. godine

Naknada za rad notara za ovjeru naplaćena je po tarifnom broju 7 u iznosu od 10,00 €, troškovi u iznosu od 2,00 €, što sa PDV-om od 2,52 €, predstavlja ukupno od 14,52 €.



ZAHTJEV ZA DOPUNU DOKUMENTACIJE

Dana 04.05.20 podnešena je prijava

(datum kada je podnijeta prijava)

za **DOO/AD** OVER SEAS ASSETS MANAGEMENT

(naziv privrednog društva)

sa dokumentacijom za provjeru

(osnivanje ili promjena)

pod brojem dosijea 295843

Molim da istu dopunite dokumentacijom predatom uz ovaj
zahtjev kako bi bila potpuna.

Uz ovaj zahtjev dostavljamo:

PS-02, potvrde ovl. zastupnika

Podnosilac zahtjeva

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

☐ Zastupnika☒ Punomoćnika

JMBG

Ime i prezime:

Dubravka Radojević

Telefon:

e-mail:

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu

☐ Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:

02424614

Registarski broj:

50240234

Puni naziv:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE,
EXPORT - IMPORT "OVERSEAS ASSETS MANAGMENT" - PODGORICA☒ 1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

☐ OD☐ KD☐ AD☐ DOO☐ NVO☐ Ustanova☐ Zadruga☐ Ostali

1.2. Puni naziv:

*ukoliko je promjen puni naziv izvršice se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

28.04.2020.

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci
o osnivanju:

Datum zaključenja/donošenja:

☐ 2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština

2.2. Mjesto:

2.3. Ulica:

2.4. Broj:

☐ 3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država

3.2. Opština

3.3. Mjesto:

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

☐ 4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine

☐

*ukoliko je označena promjena opštine izvršice se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština


4.3. Mjesto:

4.4. Ulica:

4.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

☐ 5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

5.1. Datum rješenja:

5.2. Broj rješenja:

*popunjava se samo ukoliko registraciji u CRPS prethodi registracija kod drugog državnog organa

☐ 6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST☐ ☐ . ☐ ☐☐ 7. NOVI OBLIK SVOJINE☐ bez oznake svojine ☐ privatna ☐ zadružna ☐ dva ili više oblika svojine ☐ državna☐ 8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon:

+ 382 /

8.2. Fax:

+ 382 /

8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet strane:

www.

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

☐ 9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

☐ bez oznake projekla kapitala
 ☐ domaći
 ☐ strani
 ☐ mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

☐ Povećanje
☐ Smanjenje

Osnovni kapital:	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	€	€	€
☐ novčani – iznos:	€	€	€
☐ nenovčani – iznos:	€	€	€

☒ 10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

☐ Prestanak
 ☐ Regstruje se
 ☐ Mijenja se udio

10.1. Status:

☐ Osnivač
 ☐ Član DOO
 ☐ Ortak
☐ Komanditor
 ☐ Komplementar
 ☐ Zadrugar
 ☒ Drugo

Promjena naziva osnivača

*upisati status

10.2. MB / JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime:

10.4. Sjedište / Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:


Broj:

10.5. Udio

%

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- ☐ Odbor direktora
☐ Upravni odbor
☐ Skupština
☐ Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA**VRSTA PROMJENE**

- ☐ Prestanak ☐ Imenuje se ☐ Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

- ☐ Direktor ☐ Predsjednik organa upravljanja ☐ Član odbora direktora ☐ Član organa upravljanja ☐ Član upravnog odbora
☐ Sekretar društva ☐ Ovlašćeni zastupnik ☐ Revizor ☐ Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:**12.4. Adresa:**

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

Broj:

12.5. Ovlašćenja u prometu

- ☐ neograničena ☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- ☐ Pojedinačno ☐ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- ☐ Članovima organa upravljanja
☐ Sekretarom društva
☐ Direktorom društva
☐

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

**13. OSTALE REGISTRACIJE**

Osim postojeće registracije u CRPS-u izvršiti i registracije u:

13.1. Carinski registar

☐**IZJAVA:** Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

REGISTERED AGENT'S CERTIFICATE

In this certificate:

"Act" means the BVI Business Companies Act, 2004 (as amended);

"BVI" means the British Virgin Islands;

"Company" means **ADVANTE MANAGEMENT CORP.**;

"FSC" means the BVI Financial Services Commission;

"Register" means the Register of Companies maintained by the Registrar;

"Registered Agent" means Hauteville Trust (BVI) Limited;

"Registered Office" means the Company's registered office, being the offices of Hauteville Trust (BVI) Limited, Road Town, Tortola, British Virgin Islands;

"Register of Charges" means a register of charges maintained at the Company's Registered Office pursuant to section 162 of the Act;

"Registrar" means the Registrar of Corporate Affairs in the BVI

We, Hauteville Trust (BVI) Limited of P.O. Box 3483, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, being the Company's duly appointed Registered Agent hereby certify that:

- (1) the Company was incorporated in the British Virgin Islands on January 5th, 2006 with [REDACTED]
- (2) the Company's name appears on the Register and it has paid all fees due and payable to the FSC and is in good standing;

As far as can be determined from the documents retained at the Registered Office:

- (3) the Company has not commenced liquidation under the Act or the Insolvency Act, 2003 (as amended);
- (4) no legal, arbitration or other administrative proceedings have been threatened or commenced against the Company;
- (5) the Director of the Company is as follows:


NAME	APPOINTMENT DATE
Maria Pleshkova	December 27 th , 2017

- (6) the Member of the Company is as follows:

NAME	SHARES ACQUIRED	ACQUISITION DATE
Intertrust Trustee 2 (Jersey) Limited as Trustees of The Orchard Trust	1,000	December 28 th , 2017

- (7) the Company maintains Register of Charges in accordance with Section 162(1) of the BVI BC Act.

All certifications are correct as of this 18th day of October, 2019.


For and on behalf of
Hauteville Trust (BVI) Limited – Registered Agent

OSNOVNI SUD U PODGORICI

na zahtjev Milica Jelen 29.01.1994 V. Jurovitch
(ime i prezime, datum rođenja i adresa prebivališta lica na čiji zahtjev se vrši ovjera prepisa)

čiji identitet je utvrđen na osnovu L.K. 592199910 PDG 6022
(oznaka, broj i datum izdavanja dokumenta na osnovu kojeg je utvrđen njegov identitet)

potvrđuje da je prepis javne ili druge isprave sačinjen pod rukom
(način na koji je sačinjen prepis)

podudaran sa njenim izvornikom/ovjerenim prepisom koji je
 pisan rukopisom (pratičnom olovkom, hemijskom olovkom, perom i dr.), sačinjen pisačom mašinom, elektronskim sredstvom ili drugim mehaničkim sredstvom (računar, fotokopir aparat, skener i dr.)

koji ima 1 stranica i nalazi se 3. strana
(navesti gdje se nalazi izvornik isprave)

Javna ili druga isprava je _____
(pocijepana, oštećena ili sumnjiva po svom spoljašnjem izgledu)

Podaci u javnoj ili drugoj ispravi ili ovjerenom prepisu su _____
(ispravljani, preinačeni, brisani, precrtani, umetnuti ili oduzeti)

Taksa odnosno naknada za izvršenu ovjeru prepisa neplaćena u iznosu od _____ eura.

Broj: OV 2767/2010
 Dana 05. 07. 2010



OVJERU IZVRŠIO _____
(potpis i pečat)

POTVRDA OVLAŠĆENOG ZASTUPNIKA

U ovoj potvrdi:

„Zakon“ znači Zakon o privrednim društvima Britanskih Djevičanskih Ostrva iz 2004. (sa izmjenama i dopunama);

„BVI“ znači Britanska Djevičanska Ostrva;

„Društvo“ znači „ADVANTE MANAGEMENT CORP“;

„FSC“ znači Komisija za finansijske usluge Britanskih Djevičanskih Ostrva;

„Registar“ znači Registar privrednih društava koji održava registarator;

„Ovlašćeni zastupnik“ znači „Hauteville Trust (BVI) Limited“;

„Registrovano sjedište“ znači zvanično sjedište Društva, odnosno sjedište Hauteville Trust (BVI) Limited, Road Town, Tortola, Britanska Djevičanska Ostrva;

„Registar založnog prava“ znači registar založnog prava koji se vodi u Registrovanom sjedištu Društva, u skladu sa odjeljkom 162 Zakona;

„Registrator“ znači registarator poslova privrednih društava u Britanskim Djevičanskim Ostrvima.

Mi, „Hauteville Trust (BVI) Limited“, sa adresom P.fah 3483, Road Town, Tortola, Britanska Djevičanska Ostrva, u svojstvu Ovlašćenog zastupnika Društva ovim potvrđujemo sljedeće:

1. Društvo je osnovano na Britanskim Djevičanskim Ostrvima dana 05.01.2006. godine sa matičnim brojem 1003916;
2. Naziv Društva pojavljuje se u Registru; Društvo je redovno izmirilo sve takse koje se plaćaju prema FSC, te uredno posluje;

Kako se može zaključiti iz dokumentacije koja se nalazi u Registrovanom sjedištu:

3. Društvo nije započelo postupak likvidacije u skladu sa Zakonom, odnosno Zakonom o stečaju iz 2003. (sa izmjenama i dopunama);
4. Protiv Društva nema zapriječenih odnosno pokrenutih sudskih, arbitražnih niti drugih upravnih postupaka;
5. Direktor Društva je:

IME	DATUM IMENOVANJA
Marija Pleškova (Maria Pleshkova)	27.12.2017.godine

6. Član Društva je:


NAZIV	BROJ STEČENIH AKCIJA	DATUM STICANJA
Intertrust Trustee 2 (Jersey) Limited, kao povjerenik The Orchard Trusta	1000	28.12.2017.

7. Društvo održava Registar založnog prava u skladu sa odjeljkom 162(1) Zakona o privrednim društvima Britanskih Djevičanskih Ostrva.

Sve gore navedene stavke tačne su i važe na današnji dan 18.10.2019. godine.

Za i u ime „Hauteville Trust (BVI) Limited“, ovlašćenog zastupnika (svojeručan potpis nečitko)

(žig nečitko)



TUMAČ

Marina Mijanović

za engleski jezik, postavljena u Crno, Goru na prijedlog ministra pravde
broj 03-745-1471/19 od 15. juna 2017. godine, na vijete od osi godina,
potvrđuje da je ovaj prevod vjatan originalu.

U Podgorici, dana 5.05.2020



Chleyarobut
Potpis

INTERPRETER



5.05.2020

Chleyarobut

**TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS
BVI BUSINESS COMPANIES ACT, 2004**



83909D9615


**CERTIFICATE OF GOOD STANDING
(SECTION 235)**

The REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS, of the British Virgin Islands HEREBY CERTIFIES that, pursuant to the BVI Business Companies Act, 2004 at the date of this certificate, the company,

ADVANTE MANAGEMENT CORP.

BVI COMPANY NUMBER: 1003916

1. Is on the Register of Companies;
2. Has paid all fees and penalties due under the Act;
3. Has filed with the Registrar a copy of its register of directors which is complete;
4. Has not filed articles of merger or consolidation that have not become effective;
5. Has not filed articles of arrangement that have not yet become effective;
6. Is not in voluntary liquidation;
7. Is not in liquidation under the Insolvency Act, 2003;
8. Is not in receivership under the Insolvency Act, 2003;
9. Is not in administrative receivership; and
10. Proceedings to strike the name of the company off the Register of Companies have not been instituted.



REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS

15th day of October, 2019

OSNOVNI SUD U PODGORICI

na zahtjev Miroslav Jerenc
(ime i prezime, datum rođenja i a

čiji identitet je utvrđen na os

potvrduje da je prepis javna

podučaren sa njenim izvo

pisanu rukopisno (grafitnim slovkom, kemijskom slovkom, perom i dr.), sačinjen pisacom mašinom, elektronskim sredstvom ili drugim mehaničkim sredstvom (računar, fotokopir aparat, skener i dr.)

koji ima 1 stranica i nalazi se SRPKE
(navesti gdje se nalazi izvor/nik isprave)

Javna ili druga isprava je _____
(pucijepana, oštećena ili sumnjiva po svom spoljašnjem izgledu)

Podaci u javnoj ili drugoj ispravi ili ovjerenom prepisu su

(ispravljani, preinačeni, brisani, precrtani, umetnuti ili dobavljeni):

Taksa odnosno naknada za izvršenu ovjeru prepisa ~~naplaćena~~ u iznosu od 2 eura.

Broj: OV 468/2010
Dana 05. 09. 2010



OVJERILIZVRŠIO
(potpis i pečat)

**TERITORIJA BRITANSKIH DJEVIČANSKIH OSTRVA
ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA BRITANSKIH DJEVIČANSKIH OSTRVA IZ 2004.**

(QR kod)

**POTVRDA O BONITETU
(ODJELJAK 235)**

Registrarator za korporativna pitanja Britanskih Djevičanskih Ostrva OVIM POTVRĐUJE da se, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima Britanskih Djevičanskih Ostrva iz 2004. godine, na dan izdavanja ove potvrde, društvo:

**ADVANTE MANAGEMENT CORP.
Matični broj na Britanskim Djevičanskim Ostrvima 1003916**

1. Nalazi u evidenciji Registra privrednih društava, te
2. Da je Društvo izmirilo sve takse i obaveze u skladu sa Zakonom;
3. Da je Društvo registraratoru podnijelo primjerak registra direktora, koja je završena;
4. Da Društvo nije podnijelo ugovor o spajanju odnosno pripajanju, koji nije stupio na snagu;
5. Da Društvo nije podnijelo zahtjev za nagodbu, koji nije stupio na snagu;
6. Da se Društvo ne nalazi u postupku dobrovoljne likvidacije;
7. Da Društvo nije likvidirano u skladu sa Zakonom o stečaju iz 2003;
8. Da Društvo nema prinudnu upravu u skladu sa Zakonom o stečaju iz 2003;
9. Da Društvo nema stečajnu upravu, te
10. Da nema pokrenutih postupaka po zahtjevu za brisanje društva iz Registra privrednih društava.

(okrugli pečat Registraratora za korporativna pitanja, Komisija za finansijske usluge Britanskih Djevičanskih Ostrva)

Registrarator za korporativna pitanja
(svojeručan potpis nečitko)
Dana 15.10.2019. godine



TUMAČ
Marina Mijanović

za engleski jezik, postavljena u Crnoj Gori, rešenjem ministra pravde
broj 03.742.147/17 od 18. juna 2017. god. na važenje od osam godina,
potpisuje Marina Mijanović, prevod vjeran originalu.

01.05.2020

Marina Mijanović
INTERPRETER/TRANSLATOR
Marina Mijanović

for English, appointed in Montenegro, a Decision of the Minister of Justice
number 03.742.147/17 from 18. June 2017. for the period of eight years,
certifies that this is the true translation of the original document.

translation fee € 200
in Podgorica, on 01.05.2020

Seal

01.05.2020

Marina Mijanović

Signature



PUNOMOĆJE

Ovim punomoćjem „ADVANTE MANAGEMENT CORP“ LTD, sa adresom P.fah 3483, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, ID 1003916 (u daljem tekstu „Vlastodavac“), u svojstvu osnivača i vlasnika 100% udjela u društvima:

- „K.P.M. LIMITED“ d.o.o. Podgorica, koje je registrovano kod Centralnog registra privrednih subjekata u Podgorici, Crna Gora, pod registarskim brojem 50202463, sa matičnim brojem 02398435, i sjedištem na adresi Bulevar Svetog Petra Cetinskog 130/7, Podgorica i
- "OVERSEAS ASSETS MANAGMENT" d.o.o. Podgorica, koje je registrovano kod Centralnog registra privrednih subjekata u Podgorici, Crna Gora, pod registarskim brojem 50240234, sa matičnim brojem 02424614, i sjedištem na adresi Bulevar Svetog Petra Cetinskog 130/7, Podgorica (u daljem tekstu zajednički nazvani "Društva"),

ovlašćuje Advokatsku kancelariju Prelević OD Podgorica, matični broj 02420627, i pojedinačno:

- Dragana Prelevića,
- Milenu Knežević,
- Dubravku Radojević,
- ✓ Jelenu Milikić,

da u ime i za račun Vlastodavca mogu:

- registrovati promjenu naziva Vlastodavca kao osnivača Društava u Centralnom registru privrednih subjekata Poreske uprave;
- potpisati i predati obavještenja o promjeni naziva Vlastodavca iz TANGRIL EQUITIES LTD u ADVANTE MANAGEMENT CORP;
- potpisati odluke o promjeni statuta oba Društva i potpisati prečišćene statute Društava;
- potpisati i predati obrasce za promjenu podataka, kao i svu ostalu potrebnu dokumentaciju u cilju registracije promjene naziva Vlastodavca u Centralnom registru privrednih subjekata;
- preuzeti rješenja o registraciji nastale promjene;
- preduzeti sve druge pravne i faktičke radnje u cilju registracije nastale promjene pred svim nadležnim organima i institucijama u Crnoj Gori.

Punomoćnici su ovlašćeni da ovlašćenja data ovim punomoćjem prenesu na treća lica iz Advokatske kancelarije Prelević OD Podgorica.

Ovo Punomoćje stupa na snagu danom potpisivanja i proizvodiće pravno dejstvo do pisanog opoziva.

Dana 10.04.2020.

Vlastodavac

„ADVANTE MANAGEMENT CORP“ LTD


(svojeručan potpis nečitko)

Potpisano (ovjereno) u mom prisustvu na današnji dan od strane **Maria Pleshkova**
U svojstvu službenika za ovjere ovim potvrđujem samo potpis na dokumentu, te ne preuzimam odgovornost za sadržinu istog. U potvrdu navedenog, ovdje stavljam svojeručan potpis i zvaničan štambilj, dana 10.04.2020. godine

Violetta Gregoriou

Službenik za ovjere, Nikozija, Kipar (svojeručan potpis nečitko)

(okrugli štambilj Službe za ovjere / markica o plaćenju taksi)



Ovim se potvrđuje da je potpis na poledini potpis gospođe Violete Gregoriou (Violetta Gregoriou), službenika za ovjere iz Nikozije, postavljene od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Kipar u skladu sa Zakonom o službi za ovjere 165(1)2012, da može ovjeravati potpise, te da je štambilj pored pomenutog potpisa štambilj službenika za ovjere Nikozije. Načelnik okruga ovjerava samo potpis i štambilj Službenika za ovjere, te ne preuzima odgovornost za sadržinu ovog dokumenta. Nikozija, Kipar
Dana 14.04.2020. godine, za Načelnika okruga Nikozije,
Natasa Theodosio (potpis nečitko)

(okrugli štambilj Načelnika okruga / markica o plaćenju taksi)

APOSTIL

(Haška konvencija od 5. oktobra 1961. godine)

1. Država: Kipar
Ova javna isprava
2. Potpisana je od strane: Natasa Theodosiou
3. U svojstvu Načelnika okruga
4. Nosi žig/pečat Načelnika okruga

Ovjerena

5. U Nikoziji
6. Dana 14.04.2020.
7. Od strane Panagiotus Charalampous
8. Broj ovjere 61536/20
9. Pečat (okrugli pečat Ministarstva pravde i javnog reda / markica o plaćenju taksi)
10. Potpis: za/stalni namještenik Ministarstva pravde i javnog reda (potpis nečitko)

TUMAČ
Marina Mijanović

za engleski jezik, postavljena u Crno, Goru, na preporuku ministra pravde
broj: 03-745-1471 17. oktobra 2017. godine, na vrijeme od pet godina,
potvrđuje da je ova prevodnja lista istinita i tačna.

Troškovi prevoda _____

U Podgorici, dana 28.04.2020.

Potpis Marina Mijanović

TUMAC
INTERPRETER
TRANSLATOR
Marina Mijanović

for English, appointed in Montenegro by the decision of the Minister of Justice
number: 03-745-1471 17. Oct 2017, for the period of five years,
certifies that this is the true and correct translation of the original document.

Translation fee _____

In Podgorica, on 28.04.2020.

Marina Mijanović

TUMAC
INTERPRETER
TRANSLATOR
Marina Mijanović

Signature _____